



DIPOTSA KA BOITEKANELO/ PHOLO YA MOITHUTI: COVID-19

Go Motsadi/ Motlhokomedi

Dipatlisiso tse dinang le bopaki di bontsha fa bana basa tshwaetsege bonolo ke mogare gongwe kokwanatlhoko ya COVID 19. Lefapha la thuto ya motheo le la pholo ba tsenya tirisong lenaneo la tshireletsego le pabalesego mo baneng kgatthanong le leroborobo le. Gonale seemo se se rileng sa pholo se ngwana aka tswang anale sona mme se dire gore ngwana a tshwaetsege bonolo a felletse a lwala. Rele lefapha re tlhoka go itse seemo sa pholo sa ngwana gore re kgone go bona thuso le tshegetso e e maleba go mo sireletsa ngwana mo sekolong.

Ka kopo tsweetswe tlatsa foromo ee kwa tlase mabapi le seemo sa ngwana sa pholo mme se ke khupa marama

***ET. SE ROMELE ngwana sekolong asa ikutlwe sentle, se seakaretsa mometso o o botlhoko, mamina aelelang, mokgotlhwane, tlhogo e opang le bollo ba mee le bobo kwa godimo. Fa go tlhokega isa ngwana kwa cliniking gongwe ngakeng.**

Leina la moithuti		Leina la motswadi/ motlhokomedi	
Bong: Mosetsana Mosimane		Boamano (Mme, Rre, Mmane, Nkoko jalo le jalo.)	
Nomoroitshupo		Aterese ya kwa age	
Aterese ya kwa gae		Nomoro ya mogala wa letheke	
Fatlase ke malwetse a a netsweng a a ka amang ngwana fa aka kopana le mogare wa COVID 19. Sekela fa ngwana ana la malwetse a a latelag ka eya kgotsa nyaa			
Tlhalosa fa ngwana ana le malwetse gongwe a tsaya melemo kgatthanong le malwetse a a kwa tlase go bontsha fa a laolega		Tlhalosa melemo e e netsweng ke ngaka <i>Leina la ngaka:</i> <i>Liena l cliniki:</i> <i>Dinomoro tsa mogala:</i>	
Khupelo	Eya	Nyaa	
Thibi	Eya	Nyaa	
Boimana	Eya	Nyaa	
Go thibana kgotsa kgemo ee kgorelletsang, o katswa o tswetswe ka yona sekao mathopa, bolwetse bobo tsenelletseng jwa mafatla	Eya	Nyaa	
Malwetse a khupelo ee tseneletseng a amang mafatla le pelo (asa lukisiwa ka karo)	Eya	Nyaa	
Kgatello ee tseneletseng ya masole a mmele e o tsetsweng ka yona , le e o e boneng ka tshwaetso ya HIV, le kwelo tlase ya CD4, Kankere(e etsweng tlhoko) ngwana yo o dirisang melemo e okobatsang masole a mmele sekai morago ga karo	Eya	Nyaa	
Amangwe (e.g. sukiri) asa bolelwang fa:	Eya	Nyaa	
Dipotse tse dikwa godimo di arabilwe ka kitso yame yotlhe			
Tshaeno ka motswadi/ motlhokomedi	Tshaeno ka moithuti dilemo 12 goya godimo		Lethal la tshaeno